

Кэпсэтии чааһын торума.

Темата: «И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэринэн экспедиция».

Бытыллар формата: кэпсэтии чааһа.

Технологията: веб-квест.

Дьарык сыала:

Үөрэтэр: үөрэнээччини көхтөөх үлэбэ угууу. Бөлөбүнэн үлэбэ биир дойдулаахпыт И.Е.Винокуров саха сирин араас муннугар сүңкэн үлэтин туһунан үөрэнээччи бэйэ дьайыытынан, сатабылынан аныгы веб-квест технологиянан билиитин хаңатарыгар усулуобуйа тэрийии.

Сайыннарар: кэпсэтиигэ интэриэһи үөскэтии, чинчийэр, үөрэтэр дьайыыларын, толкуйдуур, санаатын этэр үөрүүэхтэрин сайыннарыы, интернет ситиминэн (гиперссылканан) бэйэлэрэ үлэлээн билиилэрин хаңаталларын ситиһии.

Иитэр: бэриллибит соруудахха эппиэтинэстээх сыһыаңа, бэйэ-бэйэни кытта бииргэ үлэлээһиңнэ болһомтолоох буоларга.

Туттуллар: интернет ситим өңөтө (гиперссылка), Хатың-Арыы орто оскуола виртуальной музейын сайта, компьютер, проектор, ноутбуктар, тарһатар матырыйаал.

Кылгас ис хоһооно: Веб-квест ньыманан үөрэнээччи Хатың-арыы орто оскуола виртуальной музейыгар интернет ситиминэн киирэн, И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэрин, норуокка оңорбут үтүө дьыалаларын бөлөбүнэн үлэлээн үөрэтэллэр. Үлэ түмүгүнэн «И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэринэн экспедиция» диэн кылгас мини-проект көмүскүүллэр. Пааранан үлэ биир санаанан үлэлири көбүлүүр, компьютерынан үлэлиир сатабылларын сайыннарар, билиигэ көбүлүүр, интэриэс үөскэтэр.

Дьарык хаамыыта:

Дьарык хаамыыта	Учуутал дьайыыта	Үөрэнээччи дьайыыта
I.	Тэрээһин чаас: бэйэни билиһиннэри, үлэлиир турукка киирии	
II.	Сүрүн чааһа	
	-2016 сыл Нам улууһугар туох сылынан биллэриллибитэй? -Биллиилээх политическэй уонна государственной деятель И.Е.Винокуров төрөөбүтэ 120 сылынан биллэриллибитэ.	-эппиэт

<p>Слайд 1 «И.Е.Винокуров»</p> <p>1 харды: үөрэнээччигэ соруу</p>	<p>Кини Хатың-Ары нэһилиэгэр 1896 сыллаахха төрөөбүтэ. Илья Егорович олоһо саха дьонун олоһун түң-таң туһут гражданскай сэрии, онтон аны сана олоһу тутан эрдэхтэринэ соһуччу бүрүүкээбит аан дойдуга саамай алдьатыылаах Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларыгар ааспыта. И.Е.Винокуров олох эдэр сааһыттан саха сириг араас мунуга тийэн үлэлээн, олох ыараханын этинэн-хаанынан билэн, салайааччыга тийэ үүммүтэ. И.Е.Винокуров, биир дойдулааҕа М.К.Аммосов кэнниттэн, саха дьонунтэн иккис кийинэн республика бастагы салайааччыга буола үүммүтэ.</p> <p><i>(эрдэ бэлэмнэммит оһоттон иһитиннэри)</i></p> <p>-Валера, эн өссө тугу ситэрэн этиэн этэй? - И.Е.Винокуров ханнык улууска үлэлээбитэй?</p>	<p>Үөрэнээччи иһитиннэриитэ</p>
<p>2 харды: Теманы сыалы чопчулааһын</p> <p>Слайд 2 «И.Е.Винокуров поитическай деятель»</p>	<p>- Ону билэр сыалтан эһигини веб-квест ньыманан И.Е.Винокуров үлэлээбит сирдэригэр экспедицияҕа ыңырабыт.</p> <p>-Валера, веб-квест диэн тугуй?</p> <p>Интернет ситим оннугар гиперсылканан оһуола виртуальнай музейыгар кийрэн үлэлиэхпит. И.Е.Винокуровка аналлаах виртуальнай музей 2007 сылтан үлэлиир. Манньк аадырыска кийрэн көрүөххүтүн сөп http://ievinokurov.narod.ru сайтка.</p> <p><i>Википедия (свободная энциклопедия)</i> <i>Помни про ... (электроннай мемориал)</i> <i>Виртуальный музей</i></p>	<p>-эһпиэт: Веб-квест диэн интернет ситиминэн түргэн наадалаах информацияны ылыы, ол түмүгүнэн проект оңоруу. Веб-интернет, квест-путешествие.</p>
<p>3 харды:</p> <p>Веб-квест ньыманан мини проект толоруу</p>	<p>-Бизс кыра бөлөххө араһсан үс буолан ноутбукка үлэлиигит.</p> <p>-Экспедицияҕа сылдыар дьон тугунан сирдэтинэллэрий?</p> <p>-Ханнык баһар айанныыт маршрутнай лиистээх буолар <i>(көрдөрүү)</i> манан сирдэтинэн үлэлиигит.</p> <p>-Көрөн билсэбит.</p> <p>Маршрутнай лиис.</p> <p>1.На рабочем столе найти папку</p>	<p>- карта, маршрутнай лиис, справочник</p>

	<p>-Тугу биллигит И.Е.Винокуров туһунан будьарыктан? Веб-квест ньыманы сөбүлээтигит дуо? Ол туһунан кылгастык санаабытын суруйун.</p> <p>-ханнык бабарар киһи төрөөбүт бөһүөлөгүн, нэһилиэгин, улууһун историятын, биллиилээх дьоннорун төһө үчүгэйдик билэр да соччонон төрөөбүт сириң дириңник таптыыр, патриот буолар. Чулуу дьону холобур оңостун диэн ынырабын.</p>	<p>үрдүкү кылаас оболорун түмсүүтэ төрдүс сылын киэн далааһыннаахтык үлэлиир. Араас хайысхалаах тэрээһиннэргэ улуус, республика, Россия иһинэн ситиһиилээхтик кыттар, айар, тутар.</p>
--	--	--